

Aansoekvorm vir versoek om toegang tot inligting gehou deur die Noordwes-Universiteit

Request form for access to record held by the North-West University

Foromo ya kopo ya go bona tshedimosetso e e tshwerweng ke Yunibesiti ya Bokone-Bophirima



2014

It all starts here™



NORTH-WEST UNIVERSITY
YUNIBESITI YA BOKONE-BOPHIRIMA
NOORDWES-UNIVERSITEIT
INSTITUTIONAL OFFICE

®



**FOROMO YA KOPO YA GO BONA TSHEDIMOSETSO E E TSHWERWENG KE
YUNIBESITI YA BOKONE-BOPHIRIMA**

(Karolo 18 ya Molao wa Go Rotloetsa go Bona Tshedimosetso, wa 2000 (Molao wa No. 2 wa ka 2000))

[Molawana 2]

GA TIRISO YA LEFAPHA FELA

Nomere-tshupetso: **1.1.4.2/**.....

Kopo e amogetswe ke:

Letlha:

Lefelo:

Tuediso ya kopo (fa e le teng): R

Dipositi (fa e le teng): R

Tuediso ya go bona tshedimosetso: R

MOSAENO WA MOTLHANKEDI WA
TSHEDIMOSETSO / MOTLATA-
MOTLHANKEDI WA TSHEDIMOSETSO

Dintlha tsa setheo

Lekwalo lengwe le lengwe le le kwadisitsweng:

Motlatsa-Motlhankedi wa tshedimosetso
Mop MM Verhoef
YBB
Private Bag X1290
Potchefstroom
2520

Ka seatla:

Motlhankedi wa tshedimosetso
Mop MM Verhoef
YBB
Phapos 113
Moago-C1 Ofis yai Setheo
Borchard Street Potchefstroom

Dintlha tsa motho yo o kopang go bona direkoto

- (a) *Dintlha tsa motho yo o kopang go bona direkoto di tshwanetse go kwalwa fa tlase.*
- (b) *Kwala aterese le/kgotsa nomore ya fekese mo Repaboliking e tshedimose tso e tshwanetseng go romelwa kwa go yone.*
- (c) *Bosupi jwa maemo a motho yo o dira kopo eno, fa bo le teng, bo tshwanetse go mametlelelwa mo foromong.*

Maina ka botlalo le sefane

Nomore ya boitshupo:

Aterese ya poso:

Nomore ya fekese:

Nomore ya mogala:

Aterese ya imeili:

Maemo a motho yo o dirang kopo, fa a e direlwa motho yo mongwe:
.....

C. Dintlha tsa tshwanelo e e dirisiwang kgotsa e e sirelediwang

Tsweetswee bontsha gore o batla go dirisa kgotsa go sireletsa tshwanelo efe ka tshedimose tso e e kokoangwang mo kopong eno?

.....

Re kopa gore o tshalose gore ke ka ntlha yang fa rekoto eno e batlega malebana le go dirisa kgotsa go sireletsa tshwanelo?

.....
.....
.....
.....

D. Dintlha tsa motho yo o direlwanng kopo eno

Karolo eno e tshwanetse go tladiwa fa fela e le gore kopo e dirwa mo boemong jwa motho yo mongwe.

Maina ka botlalo le sefane

Dinomore tsa boitshupo:

Dintlha tsa rekoto

(a) *Re neye dintlha ka botlalo tsa rekoto e e kopiwang go bonwa, le nomore-tshupetso fa e le gore o a e itse, go dira gore re kgone go batla rekoto le go e bona. Fa e le gore sebaka se o se neilweng ga se a lekana re kopa gore o kwale mo pampiring e nngwe kwa thoko o bo o e tshwaraganya le foromo eno. Mokopi o tshwanetse go saena dipampiri tsotlhe tse dingwe tse a kwaletseng mo go tsone kwa thoko.*

*Fa e le gore sebaka se o se neilweng ga se a lekana re kopa gore o kwale mo pampiring e nngwe kwa thoko o bo o e tshwaraganya le foromo eno. **Mokopi o tshwanetse go saena dipampiri tsotlhe tse dingwe tse a kwaletseng mo go tsone kwa thoko.***

Tlhaloso ya rekoto kgotsa karolo e e maleba ya rekoto:

.....
.....

Nomore-tshupetso, fa e le teng:

Dintlha dipe tse di oketsegileng tsa rekoto:

.....
.....

F. Ditudiso

(a) *Kopo ya go bona rekoto, kwantle ga rekoto e e nang le tshedimosetso ya gago ya poraefete, e tla baakanngwa fa fela tuediso ya kopo e sena go duelwa.*

(b) *O tla itsisiwe gore o duele bokae jaaka tuediso ya kopo.*

(c) *Tuediso e o e duelelwang go bona rekoto e ikaegile ka mokgwa o kopo ya go e bona e dirwang ka one le nako e e lekaneng sentle ya go batla le go bona rekoto e go kopiwang go e bona.*

(d) *Fa o tshwanelegela go se duedisiwe tuediso epe, re kopa gore o kwale lebaka la teng.*

Lebaka la go se duedisiwe dituediso:

.....
.....
.....

G. Sebopego se rekoto e kopiwang go bonwa e le mo go sone

Fa bogole bo go itse go buisa, go leba kgotsa go utlwa rekoto e le ka sebopego se e ntshiwang ka sone sa 1 go ya go 4 fa tlase fano, tlhalosa bogole jwa gago o bo o tlhalose gore sebopego sa rekoto e o e kopang se tle e le sa mofuta ofe.

Bogole:

.....

Sebopego se rekoto e kopiwang e le mo go sone:

.....

Tshwaya lebokoso le le maleba ka X:	
<i>DINTLHA:</i>	
(a)	<i>Go bontsha ga gago sebopego se o kopang go bona rekoto e le mo go sone se ikaegile ka gore rekoto e mo sebopegong sefe.</i>
(b)	<i>Mo maemong mangwe, go ka nna ga ganwa gore o bone rekoto e le mo sebopegong se o e kopang e le mo go sone. Fa go ntse jalo, o tla itsisiwe gore a o tla newa rekoto e le ka sebopego se sele.</i>
(c)	<i>Tuediso ya go bona rekoto, fa e le teng, e tla laolwa go le gonnye ke sebopego se e kopiwang e le mo go sone.</i>

1. Fa rekoto e le e e kwadilweng kgotsa e e gatisitsweng -			
	Khopi ya rekoto *		Tlhatlhubo ya rekoto *
2. Fa rekoto e na le ditshwantsho - (Di akaretsa dinepe, diselaete, dibidio tse di rekotilweng, ditshwantsho tse di dirilweng ka khomphiutha, diseketšhe, jj.)			
	Tebego ya ditshwantsho	Khopi ya ditshwantsho *	Go kwalololwa ga ditshwantsho*
3. Fa rekoto e na le mafoko a a rekotilweng kgotsa tshedimosetso e e kgonang go tlhagisiwa gape jaaka modumo -			
	Reetsa se se		Go kwalololwa ga mafoko a a gatisitsweng (tokumente e e

	gatisitsweng (khasete)		kwadilweng kgotsa e e gatisitswe)*
--	------------------------	--	------------------------------------

4. Fa rekoto e bolokilweng mo khomphiutheng kgotsa e le ka sebopego sa eleketeroniki kgotsa e le mo motšhining -

	Khopi e e gatisitsweng ya rekoto *		Khopi e e gatisitsweng ya tshedimosetso e e tserweng mo rekotong*		Khopi e e kgonang go buisiwa e le mo khomphiutheng* (disiki ya stiffy kgotsa compact)
--	------------------------------------	--	---	--	--

*Fa o kopile khopi ya rekoto e go kwalolotsweng mafoko a yone a a gatisitsweng (kwa godimo), a o batla gore khopi ya rekoto e go kwalolotsweng mafoko a yone e posediwe kwa go wena?

O tla duela tuediso ya poso.

EE

NNYAA

Ela tlhoko gore fa rekoto e seyo ka puo e o e batlang, o ka nna wa e newa ka puo e rekoto eo e leng ka yone.

O ka rata go newa rekoto ka puo efe?

H. Kitsiso ka tshwetso ya kopo ya go bona rekoto

O tla itisiwe ka lekwalo gore a kopo ya gago e amogetswe/gannwe. Fa o batla go itsisiwe seno ka moggwa o sele, re kopa gore o o tlhalose o bo o re naya dintlha tse di tlhokegang gore re kgone go dira go ya ka kopo ya gago.

O ka rata go itsisiwe ka mokgwa ofe tshwetso ka kopo ya gago ya go bona rekoto?

.....
.....

E saenilwe kwa.....ka letsatsi leno la la ngwaga wa 20.....

.....

MOSAENO WA MODIRA-KOPO / MOTHO YO O DIRELWANG KOPO

Dintlha tsa ga jaanong: 10935746 SHARE\1. governance\1Pr\1.1.4_2012_form_t.docm
2014-01-24